










Nacrtajte put od svakog aviona do tačnog odgovora - ne smijete se usput zabiti u druge oblačiće

<p>Koliko se sedždi čini kod sehvi-sedžde?</p>		<p>Ponoviti namaz</p>	<p>Učiniti sehvi-sedždu</p>
<p>Šta će uraditi osoba koja sa poslije učenja na kijamu direktno ode na sedždu - preskoči ruku?</p>		<p>Poslije selama na desnu stranu</p>	<p>Da</p>
<p>Ako se nenamjerno ispusti neki namaski-vadžib onda se treba</p>		<p>Zaboraviti sunnet u namazu ne krvari namaz i ne treba sehvi-sedžda</p>	<p>Dvije</p>
<p>Sehvi-sedžda ispravlja grešku kašnjenja na namaski farz ili vadžib</p>		<p>Dvije</p>	<p>Ne</p>
<p>Kada neko zaboravi proučiti Fatihu na 4. rekatu ikindijskog farza, pa se kasnije sjeti, šta će uraditi?</p>		<p>Učiniti sehvi-sedžda</p>	<p>Poslije proučene dove, a prije selama</p>
<p>Osoba sumnja da li je klanjala 3 ili 4 rekata farza podne. Odabere da je 3 i radi sigurnosti klanja još jedan. Šta će uraditi?</p>		<p>Praviće se da je zaboravio</p>	<p>Da je klanjala manje onda bi trebala sehvi-sedžda</p>
<p>Na prvom sjedenju ikindijskog sunneta, prouči samo Ettehijatu. Šta treba učiniti?</p>		<p>Jedna</p>	<p>Vratiti se sa sedžde na kijam i onda kako treba</p>
<p>Osoba zaboravi da na početku namaza prouči Subhaneke. Šta treba uraditi?</p>		<p>Samo nastaviti klanjati</p>	<p>Nenamjerna greška nije greška</p>
<p>Sehvi-sedžda se čini odmah poslije redovnih sedždi na zadnjem rekatu namaza.</p>		<p>Nastaviti klanjati</p>	<p>Onoliko koliko je bilo grešaka</p>
<p>Kada se čini sehvi-sedžda?</p>	